

# Manmin nga mga Balita

NO. 64 ABRIL 10, 2016

## Himayaa ang Dios uban ang Pagtoo, Paglaom, og Gugma!

### Ang “2015 Award of Merit” sa mga Matinud-anong Trabahante

Niadlong Pebrero 21, 2016, ang Award of Merit Ceremony 2015 gihimo para niadtong matinud-anong nagbuhat sa ilang mga buluhaton. Ang mga award's gihatag ngadto sa outstanding district, sub-district, cell leaders, small group leaders, group leaders, committee members, volunteer group members, og full-time workers. Dihay 44 ka mga awardees.

Si Decono Euhwan Roh napulo na katuig nga nag boluntaryo sa pag panghatag og noodles sa mga miyembro sa simbahan kada paniudto matag Domingo. Niingon siya, “Nahugno ko tungod sa atake sa wala pa ko mosimba. Apan niadtong panahona usa sa akong higala nigiya nako dinhi sa simbahan. Pagsugod nako og simba, nakahunong dayon ko og panigarelyo, og ang akong pagtoo nibalik. Malipayon kaayo ko sa grasya og nisugod pag boluntaryo. Matag Domingo, mobangon ko og 4:00 a.m. mo nganhi sa simbahan og mag andam og noodles. Malipayon kaayo ko permi. Gihatagan ko sa Dios og maayong panglawas og kahigayonan nga mamundo og langitnong gasa og nakahimo sa pagmahimuot sa mga miyembro.”

Senyor Deconesa Junko Shijo niingon, “Nakadawat ko og daghang grasya sa paghubad sa libro ni Senyor Pastor og sa Manmin Praise, apan karon nakadawat pa ining maong award. Mapasalamaton kaayo ko. Mag matinud-anon pa gyod ko nga mo trabaho aron daghan pang mga kalag sa Japan ang maka angkon sa kaluwasan.”

Nagtrabaho siya isip propesor sa English Literature Dept. sa Shimane University, ang national university sa Matsue, Shimane Prefecture sa Japan. Samtang nangita sa pulong sa kinabuhi nga motagbaw sa iyang espirituwal nga kauhaw, iyang nakaplagan ang testimonial book ni Dr. Lee *Tasting Eternal Life before Death* og nakadawat sa daghang grasya sa pag basa ini og pagpaminaw sa mga sermon tapes. Naayo siya sa rhinitis nga sulod na sa 20 katuig pinaagi sa pag ampo ni Dr. Lee. Human niana nahimo siyang full-time worker sa simbahan og naghalad sa iyang



Dihay 44 awardees nga matinud anong nag trabaho uban ang kalipay og pasalamat sa 2015 isip miyembro sa lawas sa Ginoo: 4 district leaders, 3 sub-district leaders, 4 cell leaders sa parishes; 1 group leader og 4 ka small group leaders sa misyon; 6 committee members; 4 volunteer group members; 13 ka full-time workers og 5 ka volunteers.

kaugalingon para sa libro sa simbahan og pag publisar ini, og nagsilbi sa gingharian sa Dios.

Elder Choon Cho, movie actor og honorary ambassador sa Korean Ministry sa Justice Rehabilitation Protection Association, mainitong mo abiabi sa manimbahay matag Domingo og mohatod sa *Balita sa Manmin* ngadto sa mga driver's uban sa snacks.

Si Elder Cho niingon, “Sa wala pako ma rehistro sa Manmin walay klaro ang akong Kristohanong kinabuhi. Na aksidente ko, og gi-operahan sulod sa 10 ka oras aron lang mapahimutang ang 12-screws sa akong liog. Human sa operasyon dili basta

malihok ang akong ulo. Apan sa dihang akong nakita si Senyor Pastor og nidawat sa iyang pag ampo, ang kalayo sa Espiritu Santo nilukop nako og ang after-effects nangawala. Sugod ato naayo ang akong Kristohanong kinabuhi. Karon puno ako sa kalipay sa kaluwasan og paglaom sa Langit, og akong nabati nga na batan-on ko.”

Puno sa 44 awardees, daghan pang miyembro sa Manmin ang nabag-o pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo og matinud anong nag trabaho sa gingharian sa Dios uban ang pagtoo, paglaom, og pasalamat sa krus sa atong Ginoo og sa gugma sa Dios Magbubuhat.

## Ang 24<sup>th</sup> Alliance Holiness Theological Seminary og ang 9<sup>th</sup> Manmin International Seminary Commencement Ceremonies



Alas 11 sa buntag, Pebrero 18, 2016, ang 24th Alliance Holiness Theological Seminary og ang 9th Manmin International Seminary commencement ceremonies gihimo sa main sanctuary.

MIS President Dr. Esther Chung, kanhi presidente sa Seoul Women's University, nihatod sa mensahing “Glory” basi sa Habakkuk 2:14.

Iyang gi awthag ang mga ni graduwar nga magbaton og hingpit nga pagsalig sa Dios, molambo sa lawas og espiritu, og magpakita sa maayong pamatasan sa pagka manggihatagon og kaalam sa kamaayo bisan asa maabot. Ang Board Chairman Award naangkon ni Changmin Kim og ang Dean Award ni Pastor Jina Kim.



Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

# Bunga sa Kaluoy

## 2. Ang ilhanan niadtong naay bunga sa espirituwal nga kaluoy

### Una, dili sila mapihigon.

Ang kalibotanhong tawo dali kaayong mo husga sigun sa ilang makita. Ang ilang kinaiya ngadto sa tawo mausab dayon depende sa paghusga sa mga panghitabo. Ang mga anak sa Dios dili mo panig. Ato i-konsederar ang uban nga mas maayo kay kanato og mosilbi ta uban ang dughan sa Ginoo (Santiago 2:1-4).

Bisan pa og sa imong paminaw dili ka mohusga sa uban basi sa ilang kadato, dungog og pamorma, susiha og wala kabay pinalabi o pagpihig. Eksampol, unsa man pananglitan kon naay tawo nga sa imong tan-aw dili ka makahimo og mapuslanong panag estorya bisan pag sila dugay nang Kristohanon tungod kay wala silay igong espirituwal nga panabot?

Og kon naay tawo nga naa sa pagsulay ang ubang tawo mohisgot dayon og mo husga murag silay husgado. Sa dihang ang mga tawo nagdalag babaye nga nanapaw, Si Hesus nipakitag dakong kaluoy og niingon, “Kinsa kaninyo ang walay sala, maoy paunaha pagbato ining maong babaye” (Juan 8:3-11).

Kon naay tawo nga nagdawat og silot sa Dios, kon naa kay pagbati, maluoy ka niya og maglaom nga siya makalabang niini.

### Ika-2, naa silay kaluoy niadtong naa sa kalisdanan og malipay nga motabang.

Dili lang ta igong mobati og kaluoy sa uban og moingon ra nga, “pagmalig-onon!” Kon tinuod ang atong dughan, mohatag ta og insaktong tabang sa atong kaigsoonan (Santiago 2:15-17).

Kon naay gigutom unya moingon ka lang nga “kaluoy” og wala kay gibuhar tungod kay kuwang pa sad sa imong kaugalingon, kini dili tinuod nga kaluoy. Kay kung kinasing kasing kang naluoy, makahatag o makig ambit ka sa naa nimo. Kon naa kay makita nga nag antos sa problema, naa kay tinguha sa pag tabang aron makuhaan ang kasakit. Kini kaluoy.

Panultihon 19:17 “Kon mohatag ka sa mga kabos sama ra nga nagpahulam ka sa Ginoo og mobalos Siya nimo.” Kon imong atimanon ang

kalag uban ang dughan sa Ginoo, ang Dios mohatag nimo pagbalik sa Iyang mga grasya.

### Ika-3, dili dayon sila motumbok sa sayop sa uban.

Kon naay kaluoy, dili dayon ta mo silot, saway og mo tumbok sa sayop. Mohatag ta og pagmaymay sa ma inampoong hunahuna para sa maong tawo (Panultihon 12:18).

Gikan sa ilang kinaugalingong pagkamatarong og sukaran ang ubang tawo mo tumbok dayon sa sala sa uban. Bisan pag ang imong gisulti tinuod, kon imong makita ang sala basi lang sa imong kinaugalingon nga pagkamatarong og walay gugma, dili kini makahatag og kinabuhin. Naay dili mausab sa imong tambag, apan masakitan hinuon sila og ma dismayado.

Sa imong pag atiman og bata dili nimo ipakita ang sayop aron sila ma insulto o ma hugno. Kon motambag ka tungod kay gikinahanglan, imo kining buhaton uban ang gugma samtang naghunahuna sa ilang bahin og sa pag atiman sa maong kalag. Og dinhi ra nga ang tawo mausab.

### Ika-4, kining mga tawhana mangihatagon.

Giingon sa Lucas 6:32 “Kon mao ray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala nahigugma man niadtong nahigugma nila.” Ang ubang tawo mohatag lang niadtong ilang gihigugma. Atong maangkon ang bunga sa kaluoy kon kita mohatag sa atong kaugalingon nga walay gitinguha nga balos nga madawat.

Si Hesus nihatag sa dakong gugma bisan sa tawong sama ni Hudas Iscarioti og Iya kining gihatagan pagbalikbalik sa daghang kahigayonan aron siya maghinulsol. Bisan og si Hesus gilansang, Iyang giampo ang nagbuhar Niya ini. Kini mao ang kaluoy aron kita mapasaylo og kita maka pasaylo niadtong dili na mapasaylo pa.

Imo gyong dawaton og gaksan ang uban bisan pag ang ilang batasan og opinyon dili mosibo. Imo gyod silang unang sabton. Aron sila mausab. Kay kon imo lang hunahunaon ‘ngano

kaha nga mag iningon ana man sila? Dili gyod ko kasabot niya,’ masakitan lang ang imong dughan og dili ka ganahan nga makakita niya.

Apan mahimong imong hunahunaon nga, ‘Ah, tungod sa sitwasyon maong naingon siya ani.’ Ang imong pagka dili ganahan mausab nga magmaayo, imo gyong ibton ang kasilag og uban pang daotan nga pagbati. Og ikaw makadawat og maka silbi sa tanang klase sa tawo.

### Ika-5, ang tawong naay bunga sa espirituwal nga kaluoy makahimo sa pag pasidungog sa uban.

Kon naay maayo nga mahitabo, ang tawong naay espirituwal nga kaluoy maka pasidungog sa uban, og kon naay mahitabong daotan, sila makadawat sa sayop nga nahimo. Kon mag uban mo sa trabaho unya mas maayo ka kay nila apan sila ang nakadawat sa tanang pasidungog, ikaw malipayon gihapon nga samang ikaw ang gipasidunggan. Dili ka masuko og maghunahuna nga ikaw man gani ang daghan og gibuhar, unya sila mas labaw ang sayop nga nahimo.

Mapasalamatan kang maghunahuna nga siya makaangkon og kadasig sa pag trabaho sa sunod tungod kay nadayeg man siya sa uban. Imo ning masabtan kon imong hunahunaon ang usa ka inahan nga mag sakripisyo sa iyang kaugalingon para sa iyang anak.

Kon ang inahan sa bata naay gibuhar para sa iyang anak unya ang anak makadawat sa ganti, walay inahan nga moingon nga wala siya tagai sa maong ganti. Kon naa nato ang bunga sa espirituwal nga kaluoy, maka pataas ta sa uban og makahimo aron mapasidunggan ang uban.

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, ang espirituwal nga kaluoy maoy kinaiya sa Dios Amahan nga puno sa kaluoy og gugma. Dili lang kini, apan ang matag bunga sa Espiritu Santo maoy hingpit nga dughan sa Dios.

Maglaom ko nga kamong tanan hingpit nga makaangkon sa bunga sa Espiritu Santo. Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo mapuno sa grasya og maglipay sa himaya nga nag silaw sama sa adlaw ngadto sa Langit.

“Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapaubsanon og pagka mapinugnganon sa kaugalingon, kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod” (Galacia 5:22-23).

Kon naa nato ang bunga sa kaluoy, makahimo ta pagsabot sa tanang klase sa tawo uban ang kamaayo og ato silang madawat uban ang gugma. Bisan pag naa silay dako nga sayop o nakahimo og grabi nga sala, mas maluoy ta kaysa mo husga o mo kondonar nila. Gikasilagan nato ang sala apan dili ang nakasala; atong sabton ang tawo og sulayan ang pagtabang nila. Atong tan-awon ang bunga sa kaluoy.

## 1. Unsa man ang bunga sa kaluoy?

Ang espirituwal nga pasabot sa kaluoy mao ang “pagsabot diha sa matuud bisan pa niadtong dili masabot sa tawhanong panabot.” Mao usab kini ang dughan sa kaluoy nga makahimo sa pagpasaylo diha sa matuud bisan niadtong dili mapasaylo sa tawhanong hunahuna.

Ang Dios naay dughan nga mangiluy-on nga mao ang dughan sa kaluoy ngadto sa katawhan. Salmo 130:3 “Kon isipon mo ang among mga kalapasan, O Ginoo, kinsay dili kasilotan?” Sa nahisulat, kon walay kaluoy ang Dios og mohusga nato pinasubay sa hustisya, walay maka barog atubangan sa Dios.

Apan, pinasubay sa hustisya, ang Dios mopasaylo og modawat bisan niadtong dili mapasaylo og dili madawat. Og tungod ini, gihatag sa Dios ang kinabuhin sa Iyang Bugtong Anak. Buot sa Dios nga ang Iyang mga anak nga nitoo sa Ginoo magbaton ining maong dughan sa kaluoy.

## Ang Pag-angkon sa Pagtuo

1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang pulong sa Diyos, perpekto og walay sipat.
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihog sa Diyos nga Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan.
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhin og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).

“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

**Manmin nga mga Balita**

Published by Manmin Central Church

Bisayan

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389  
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048  
http://www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
E-mail: manminen@manmin.kr  
Publisher: Dr. Jaerock Lee  
Managing Editor: Geumsun Vin



## Epektibong Paagi Alang sa Pag Ebanghelyo sa Uban

Ang pag ebanghelyo maoy pagtugot nga ang tawo mahibalo sa 'dalan sa kamatuuran'. Aron hingpit nga maka sabwag sa ebanghelyo, atong isulti ang "Ang Mensahe Sa Krus" nga maayong pagka han-ay para sa dalan sa kaluwasan.

Ato silang pahibaw-on nga ang Dios lang ang tinuod nga Bathala, Siya ang nagbuhat sa langit og yuta og sa tanang butang og Siya ang nag kontrola sa tanan. Og ato silang tudloan nga naay Langit og Impeyerno, og tungod makasasala ang tanang tawo, paingon kini sa Impeyerno.

Sunod, ato silang sultian nga si Hesu Kristo lang ang Manluluwas og maka sulbad sa problema sa atong mga sala. Ato sad ipasabot nganong si Hesus lang ang bugtong Manluluwas og ang probidensya sa kaluwasan. Dugang pa, ato isulti ang pagka banhaw, pagkayab, og ang lyang ika duhang pagbalik og ang paghusga.

Karon atong tan-awon ang detalye sa epektibong paagi sa pag ebanghelyo.

### ◆ Una, kinahanglan imong madawat ang lihok sa Espiritu Santo

Kung gusto kang mo ebanghelyo sa tawo, kinahanglan mapuno ka una sa Espiritu Santo pinaagi sa mainitong pag ampo. Kung puno ka sa Espiritu, ang Espiritu maoy magapamuhat kon ikaw mag ebanghelyo na, motandog og moabli sa dughan. Aron magiyahan sila sa simbahan og magpa rehistro, ato unang iampo ang kalag og usahay puasahan aron ang satanas dili maka disturbo.

### ◆ Ika-2, imo gyod silang tabangan nga makahunahuna sa balor sa ebanghelyo

Ang ubang tawo wala mahibalo sa balor sa ebanghelyo, og usahay dili kini panumbalingon bisan pag unsaon pag ebanghelyo sa Kristohanon. Dili ta angay nga mopugos nila sa pag simba. Imo lang hulaton ang maayong higayon sa pag tabang aron ilang masabtan sa ilang kaugalingon.

Dili pod ta angay moingon dayon, "Toohi si Hesus!" Apan makahimo ta sa pag ingon, "Kahibaw ka nganong ang mga Kristohanon moingon nga si Hesus lang ang Manluluwas?" Ang tawo mahibulong sad og mag hunahuna sa pangutana.

Mahimo sad nga imo silang imbitahon sa espesyal nga kalihokan sa simbahan o hatagan og sermon tape's, CD, o mga libro nga magtanom nila og pagtoo. O ipadayon ang paghatag nila sa church's newspaper. Pinaagi ini, ilang unang mahunahuna ang balor sa ebanghelyo. Unya sa maayong tempo mahimo na nimo silang mahisgotan pag imbitar sa simbahan og imong silang mapadawat sa ebanghelyo nga dili mobalibad.

### ◆ Ika-3, imo silang hatagan sa kahumot ni Kristo uban ang gugma og pag amping

Kon wala kay gugma o dili mo sakripisyo sa imong kaugalingon ngadto sa tawo nga imong gustong ebanghelyoan, dili ka makagiya nila sa kaluwasan og kinabuhing dayon. Bisin pag sirado ang ilang dughan sa pagtoo ngadto sa Dios, kon naa kay pag alima og tinuod nga gugma nga makita sa buhat nga dili mausab og sa pag sakripisyo sa imong kaugalingon sa pag debosyon, sila mo sangpot sa pag abli sa ilang dughan og pagdawat sa ebanghelyo (Santiago 2:15-16).

### ◆ Ika-4, mahimong imong gamiton sa maayo ang mga testimonya

Kasagaran sa tawo naay mga kabalaka, mao nga kon imo silang sultian sa mga testimonya sa ubang Kristohanon nga nasulbad ang mga problema gumikan sa lihok sa Dios, makaangkon sila og tinguha og maminaw sila nimo. Mahimo nimong gamiton ang mga libro o litrato sa mga ilhanan, kahibulongan, talagsaong lihok, og maayong mga butang aron sa pag ebanghelyo sa tawo nga nag antos sa mga sakit. Labaw sa tanan, ang epektibong estorya mao ang imong testimonya, tungod kay makapamatuud ka man gyod.

### ◆ Ika-5, imong ipakatag ang lihok sa Dios

Daghang tawo mo duol sa simbahan human nga sila makadawat sa *Balita sa Manmin* diha sa karsada o ilang makuha pultahan sa ilang balay o makabasa sa mga libro ni Dr. Lee. Tungod kay daghang miyembro ang nagpakatag sa ebanghelyo, mamunga kini sa insaktong higayon.

Ang mga miyembrong nag ebanghelyo og daghan og nigiya nila sa simbahan, managpareho ang ilang estilo: ilang gipataas ang simbahan og ang pastor. Bisin og ang tawo wala makaila sa Dios og ni Hesu Kristo, daghan gihapon ang moduol sa simbahan tungod kay ilang na dungog nga ang simbahan maayo og ang pastor maayo. Mao nga, ang pag hisgot sa lihok sa Dios og sa Espiritu Santo nga nahitabo sa simbahan og ang paghisgot sa mga sermon sa simbahan maayong paagi aron ang tawo maka angkon og tinguha og ang pag ebanghelyo nila.

### ◆ Ika-6, imong sulbaron ang problema sa mga tawo pinaagi sa espirituwal nga paagi

Usa sa epektibong paagi mao ang pagtabang nila aron sila makahunahuna sa mga importanteng butang. Mahimo nimo silang pahibaw-on nga naay solusyon sa ilang problema, og tabangan sila sa pag pangayo ini sa Ginoo. Pananglitan, imong ebanghelyoan ang tawong naay sakit, mahimo nimo siyang sultian sa paagi aron siya makalingkawas sa sakit og pamatud-an ang Dios nga maoy Moayo. Kon ang tawo naay problema sa negosyo, mahimo nimo siyang tambagan aron moabot ang mga panalangin sa Dios pinaagi sa pag pakabuhi sa Pulong sa Dios, og dili sa pag sulbad ini pinaagi sa kaalam og paagi sa tawo lamang. Sa samang paagi, mahimo kang mo hisgot sa buhi nga Dios nga maka sulbad sa problema og makahimo sa pag pauswag sa tawo. Tungod ini, imong napakita nila ang paagi sa pagsulbad sa ilang problema.

#### Mga Paagi

#### Bag-ohan kaba?

Nganong dili man ka mag memorya og usa ka bersikulo sa Bibliya nga naa sa church's weekly bulletin og magbasag usa ka chapter sa Bibliya matag adlaw?

Imong makat-onan ang sayon nga Christian faith pinaagi sa weekly class para sa newcomers.

Imong madawat ang Espiritu Santo pinaagi sa binuwan nga kapuno sa Holy Spirit Prayer Meeting.

Imong himoong pan sa kinabuhi ang pulong sa kinabuhi pinaagi sa mga libro *Ang Mensahe Sa Krus*, *The Measure of Faith*, *Langit I & II*, og *Impiyerno* og sa website sa simbahan [www.manmin.org](http://www.manmin.org).

Imong tugkaron ang dughan og kabubut-on sa Dios pinaagi sa pag tambong sa Wednesday Service, Friday All-night Service, og Tuesday Praise & Worship Service (para sa young adult's).

Pebrero 2013, nag antos ko sa grabing kasakit sa ulo. Samtang naabot ang talagsaong sintoma. Dili ko makaila sa akong pamilya og nagpakitag sintoma sa depresyon. Nigahi ang akong lawas, dili ko makalakaw og di makakaon. Ang akong bana og ubang miyembro sa pamilya nahibulong kaayo og ila kong gidala sa hospital. Ang resulta sa MRI nipakita nga naa koy tumor sa wala nga bahin sa utok nga maoy nag kontrola sa memorya og pagpalihok sa lawas.

Ining higayona ang akong inahan nagdawat sa mga grasya pinaagi sa sermon ni Dr. Jaerock Lee sa Enlace TV og nitambong siya sa Colombia Manmin Church. Nakaangkon siya og pagtoo tungod sa iyang mga nadunggog sa gamhanang lihod, mao nga niingon siya nga nakabaton siyag kalinaw pagka balita niya mahitungod nako. Nakig estorya siya sa ubang miyembro sa among pamilya og wala magtinguha nga patambalan ko sa doktor, apan naglaom nga makadawat ko og kaayohan gikan sa Dios. Niingon siya nga nag ampo sila og maayo.

Human sa usa ka simana ang kaluoy sa Dios niabot og nakaila nako sa akong ginikanan. Ang akong mama og ako ni simba og nakaila ni Pastor David Jang. Ni tambag siya nako nga maghinulsol sa niaging kinabuhi nga dili maayo atubangan sa Dios og magpakabuhì sa Pulong sa Dios aron maayo. Akong gihinulsolan bisan ang mga ginagmay'ng butang og nagbaton sa Sabbath bisan og moabot og duha ka oras paingon sa simbahan. Akong gisulayan ang pagpakabuhì sa Pulong sa Dios.

## “Naayo ko sa Brain Tumor og ang Akong Pamilya na Ebanghelyoan”



Sister Marcella Granada (ika-2 gikan sa wala) uban sa iyang pamilya, 29 anyos, Colombia Manmin Church

Sa worship service, akong nadawat ang pag ampo ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee para sa mga masakiton og akong nadawat ni Pastor Jang ang pag ampo sa panyo nga inampoan ni Dr. Lee (Buhat 19:11-12). Pinaagi ini, nibalik ang akong panumduman og ang sintoma sa pagkabakol nawala.


Samtang matinguhaon sa Kristohanong kinabuhi, nag anam ko og kaayo. Pebrero 2014, nakadawat nasad ko sa pag ampo sa panyo. Anang adlaw, ang akong lawas nanginit og gisingot. Ang akong lawas og dughan nigaan. Naka siguro ko nga naayo na. Niadto ko sa hospital og nagpa tan-aw. Na sorpresa kaayo, wala na ang tumor! Halleluyah!

Ang doktor nahibulong kaayo og nangutana unsa ang akong gibuhat. Akong gitubag, “wala koy gibuhat gawas sa pagsalig sa Dios.” Ang akong bana, anak, og

tanang miyembro sa pamilya nalipay kaayo og nagpasalamat sa Dios. Pag sunod bulan, nisimba sila tanan.

Nibalhin mi og puyo duol sa simbahan og motambong sa Daniel Prayer Meeting matag gabii. Dili mi magka kuyog og puyo tungod sa kamahal apan sa grasya sa Ginoo karon manag uban na. Sa wala pa ang akong sakit nag eskuwela ko sa college. Apan tungod nawala ang akong panumduman ni undang nalang ko. Karon nibalik nako og eskuwela. Karon small group leader ko og usher sa simbahan. Malipayon kaayo ko sa Kristohanong kinabuhi.

Akong pasidungan og himayaon ang Dios nga niluwas nako sa brain tumor og nigiya nako sa dalan sa kinabuhi.



## “Ako ra Gihatod ang Pagkabalaan sa Ebanghelyo Apan 17 Katawo ang Na Ebanghelyoan”

Deconesa Soonhee Kwon, 56 anyos, Parish 23, South Korea



Usa na katuig og 4 ka bulan gikan sa akong pagpa rehistro sa Manmin Central Church. Og ang kahibulongan nipuno sa adlaw sa akong kinabuhi. Sa wala pako mag simba sa Manmin sa niaging 20 katuig sa akong pagka Kristohanon, gamay ra kaayo ang akong kahibalo sa espirituwal nga kalibotan. Ang dugay na nakong pangutana, “nganong gipakatawo man ko?” kini natubag ni Senyor Pastor Dr. Lee sa iyang sermon. Kita gipakatawo aron moagi sa human cultivation ining kalibotana og makapuyo sa Langit sa kahangtoran uban sa Dios Amahan og mag ambit sa gugma Niya. Malipayon kaayo kong nahibalo ani.

Kaniadto nagbuhat ko sa matoohong kinabuhi sa pagtoo nga kini akong katungdanan apan wala makabati sa gugma sa Dios ang akong dughan. Apan karon mahurot ang akong adlaw sa pagpamati nga ang Dios maoy akong Amahan og magpatulo sa luha. Gitudloan ko sa balaod aron makadawat og tubag, mao nga dili nako mabalaka kon masakit. Sa dihang nanga paslot ang akong singkolsingkol, akong gi sprayhan og Muan Sweet Water (Exodo 15:25). Og naayo dayon kini nga wala nalang gani ko makabantay.

Dugang pa, sa dihang naghatod ko sa pagkabalaan sa ebanghelyo, ang 17 katawo sa 7 ka pamilya nahimong miyembro sa Manmin.

Dili ko maayong mo ebanghelyo sa tawo apan mangayo ra ko og kaalam sa Espiritu Santo og mag ampo aron sila mo

tawag nako. Og ang Dios nagapamuhat! Ako ra hisgotan ang Dios og ang akong simbahan pinaagi sa mga sermon, mga libro ni Dr. Lee, bulletin sa simbahan og *Balita sa Manmin*, apan kini nitandog sa ilang dughan.



Ang babaye niingon nga iya nang natagboan ang balaang ebanghelyo nga dugay na niyang gipangita sa iyang tibuok kinabuhi og ang tinuod nga magbalantay. Karon siya nagpadayon na sa iyang Kristohanong kinabuhi uban ang pamati sa Langit. Naay laing babaye niingon nga matinguhaon siya sa iyang matoohong kinabuhi sa iyang kaugalingong paagi apan naay panahon nga siya kapuyon. Apan human nga iyang nabasa ang mga libro ni Dr. Lee og ang mga sermon sa website [www.manmin.org](http://www.manmin.org), iyang mabati nga kini inubanan sa giya sa Espiritu Santo og karon siya malipayon na sa matoohong kinabuhi sa Busan Manmin Church.

Ang tawong giuhaw sa espirituwal og nangandoy sa pulong sa kinabuhi nakabatig espirituwal nga kapuno. Ni simba sila og nagpadayon sa Kristohanong kinabuhi nga puno sa Espiritu. Sa akong paghunahuna sa gugma sa Dios, ang akong dughan nakabaton og kaluoy sa paghunahuna nga dili ko makatugot sa usa katawong makasasala nga ma impeyrno nga dili man lang mahibalo sa gugma sa Dios. Magmatinguhaon kong magpakatag sa Iyang gugma og mag ampo pag ayo alang sa kaluwasan sa mga kalag. Halleluyah!

### Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas

Manila Manmin Holiness Church	Bataan Manmin Holiness Church	Isabela Manmin Holiness Church	Cavite Manmin Holiness Church	Imus Manmin Holiness Church	Cebu Manmin Holiness Church	Davao Manmin Holiness Church
441 Patato St, J-Figueras Sampaloc, Manila, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	067 Daang Bago, Dinalupihan, Bataan, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	Purok 3, Brgy, San Roque, San Mateo, Isabela, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas Pastor Sharon Cho 046-850-3193 / 0916-674-3903 / 0905-319-8191	Blue Bell St. Plaridel III Sub. Bayan Luma 7, Imus Cavite, Pilipinas Pastor Jubeom Kim 0927-311-7633	LOT N. 402 - B-4 Looc Along Side The Canjulao Road, Lapu-Lapu City Cebu, Pilipinas Pastor Rossetta Sung 0921-635-7595	301 Ilang Ilang St. Flores Village, Bangkal, Davao City, Pilipinas Pastor Kathryn Kim 0908-635-2714